



**2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA:
XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: GIREDI YA 4 (KOTARA YA 1)**

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta lama setiwaka exikolweni ya endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikoti na ku languta swiphiko swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva migingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa</p>				
1-2	<p>U yingisela xitshuriwa xa mahungu, xik, phositara yo navetisa xiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • u kanaela vuxokoxoko lebyi a nga nyikiwa byona • u yelanisa na ntokoto wa yena n'wini 	<p>U hlaya switshuriwa swa mahungu leswi nga na swovoniwa, xik, tichati/matafula/tidayagiramu/mimepe ya miehleketo/mimepe/swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. ku hlaya mahungu hi ku hatlisa • u vutisa no hlamula swivutiso • u kanaela timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • u hlamusela hungu eka swo voniwa <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tilulamisela ku hlaya: Ku kanerisana hi swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlamusela mahungu • ku burisana hi xikongomelo xa xitshuriwa • ku burisaniwa hi tin'wana ta tindzimi leti tirhisiweke, ku hlawuriwa na ku burisaniwa hi swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo na tisayizi to hambanahambana kumbe tinxaka to hambana ta fonto <p>Madyondziselu yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p>	<p>U endla nkomiso wa xitshuriwa xa mahungu hi ku seketeriwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ U tatisa marito lama kayivelaka eka nkomiso wo tsariwa kumbe eka chati/matafula/mimepe ya miehleketo ✓ u tirhisa ntivomarito lowu faneleke ✓ u tirhisa marito man'wana mantshwa ku suka eka xitshuriwa lexi a xi hlayeke <p>Tirhisa rimba ro tsala nkomiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mani? ✓ yini? ✓ rini? ✓ kwihl? ✓ hikwalaha ka yini? ✓ njhani? <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Vunyingi (swirhangi swa maviti), mavitaswilo, mavitaswianakanyiwa, mabumabumeri, maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we, switatimende, swivutiso</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swifananisi, swigego, swivulavulelo</p> <p>Mapeletelo na Mahikahatelo: Mfungho wa xivutiso, mfungho wa rihlamari, ku tirhisa dikixinari.</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Makabelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
3-4	<p>Ku yingisela ni ku angula eka ntshaho wa novhele.</p> <p>Migingiriko ya manghenelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba ntshaho ku yingisela ntshaho wo huma eka novhele ku yingisela hungunkulu ni vuxokoxoko byo karhi <p>Ku hlamusela swiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlamusela hungunkulu ni vuxokoxoko byo karhi ku hlamusela swiendleko swi twala na hi ku landzelelana ka swona ku kombisa ku titwa mayelana na swiendleko ku hlamusela vutomi bya munhu hi yexe ku hlamusela leswi khumbhaka vanhu, mahanyelo ni swa ndhavuko eka tsalwa <p>Ku teka xiave eka minkanerisano ya mintlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku nghenelela hi ku siyerisana ku tshama eka nhlokomhaka ku vutisa swivutiso leswi faneleke ku kota ku hlayisa minkanerisano <p>ku angula eka mavonelo ya van'wana hi ntwelavusiwana na nhlonipho</p>	<p>Ku hlaya ntshaho wo huma eka Novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Maqhinga yo tilulamisela ku hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na ku kanerisana mayelana na minkongomelo/dyondzo ku hlawula na ku hlamusela swiendleko swa le xikarhi ku kanerisana hi swimunhuhatwa ku hlawula na ku kanerisana hi switwi leswi kombisiweke ku hlamusela swiendleko na swimunhuhatwa eka vutomi bya swona <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa maqhinga yo hlaya lama nga laha hanshi: Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa lama nga laha hanshi: <ul style="list-style-type: none"> Ku vona hi miehleketo ku vumba vuxaka <p>Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisana na vayingiseri hi 	<p>Tsala mpfapfarhuto hi ximunhuhatwankulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tirhisa rimba ku tilulamisela ku tsala na ku yingisela ntshaho wo huma eka novhele ku hlawula dyondzo leyi yelanaka na xikongomelo ku tirhisa ririmi leri faneleke na xivumbeko xa tsalwa ku tirhisa xivumbeko xa kahle ku lulamisa dyondzo hi nandzelelano – ku tirhisa nongonoko wo karhi ku tirhisa ntivoriri lowu faneleke, mapeletelo, mahikahatelo, xitwananisi xa nhlokomhaka na riendli <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfuxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito.</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Masivinene, masivintalo, maengeteri, mahlanganisi, mahlamari,</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu mga hundza, switwananisi</p> <p>Nhlamuselo ya rito: maritofularha, vamavizweni</p> <p>Mapeletelo na Mahikahatelo: hiko, hefemulo, nhlamuselo ya xihlamuselamarito, ku avanyisiwa ka marito.</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>xivumbeko, matirhisele ya ririmi na xikongomelo</p> <ul style="list-style-type: none"> ku hlawula vanhu van'wana, tidayari na switori u tirhisa xihlamuselamarito ku ndlandlamuxa ntivomarito <p>Madyondzisele yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela Ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Ntirho lowu wu sunguriwa hi Kotara ya 1 kutani wu hetisiwa na ku rhekhodiwa eka Kotara ya 2.</p>				
5-6	<p>U yingisela xirungulwana Migingiriko ya manghenelo: Ku bvumba</p> <ul style="list-style-type: none"> U kombisa swimunhuhatwa u tsundzuka timhakankulu u hlamula swivutiso swa swanomo <p>U rungula xitori nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> U rungula swiendleko hi nongonoko lowunene u vula mavito ya swiminhuhatwa hi ndlela leyinene 	<p>U hlaya xirungulwana Ku tilulamisela ku hlaya: A bvumba ku ya hi nhlokomhaka na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhinga yo hlaya: U bvumba hi ku tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu u kanaela ntivomarito wuntshwa ku huma eka xitshuriwa lexi hlawuriweke <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tirhisa xihlamuselamarito</p> <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu 	<p>U tsala xiviko xa mahungu lexi humaka eka ntokoto wa yena/leswi n'wi humeleleke</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlawula dyondzo leyi faneleke ya nhlokomhaka u tirhisa xivumbeko xa xitori tanihi rimba u katsa swimunhuhatwa u tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke u tirhisa ntivomarito yo tala lama fambelenaka na nhlokomhaka u tumbuluxa xihlamuselamarito xa yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maviti (swilo leswi hlayelekaka na leswi nga hlayelekiki)</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we</p> <p>Mapeletelo na Mahikahatelo: Hiko, maletere lamakulu na maletere lamatsongo</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> - ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela - ku bvumba - Ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso - Ku langutisisela ku ndlandlamuxa ku twisisa <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku vona hi miehleketo - ku vumba vuxaka - ku bvumba - minkumbetelo <p>Dyondzo ya Matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku hlawula na ku angula eka swimunhuhatwa - u nyika ni ku hlamusela ku titwa ka yena mayelana na tsalwa <p>Madyondzisele yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito.</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timarka) xa ndzungulo/nhlamuselo hi 3 wa tindzimana Ntirho lowu wu endliwa hi ku famba ka kotara 				

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>U yingisela ni ku kanela, xik. rhesipi</p> <p>Migingiriko ya manghenelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku bvumba • ku tsundzuka maendlelo • ku kombisa swihlawulekisi swa switshuriwa swa swileriso • ku nyika swileriso leswi twalaka, xik. Ku endla khapu ya tiya • ku endla tinotsi na ku tirhisa swileriso leswi hlayiweke • Ku vutisa swivutiso swo lava ku basisiwa ku nga si tekiwa swiletelo swo karhi 	<p>Ku hlaya xitshuriwa, xik. rhesipi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • ku tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. Ku bvumba, swivulwa swa mbangu • ku kanerisana hi vuxokoxoko lebyi kongomeke bya tsalwa • ku kanerisana hi ku landzelelana ka swiletelo <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <p>Tirhisa maqhinga yo hlaya lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu - ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku vona hi miehleketo • ku vumba vuxaka <p>Madyondziselo yo hlaya:</p> <p>Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambebelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <p>Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Ku tsala swileriso, xik. Maendlelo ya khapu ya tiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U longoloxa switirhisiwa na swichelachelana • u tirhisa vuxokoxoko byo kongoma lebyi lulameke • u tirhisa hlayelo ra ndzeriso ra riendli • u tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito.</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitavito, mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka, xiendliwa swivulwan'weSS</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Marito yo lombiwa</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/lexi nga riki xa matsalwa (15 wa timaraka) xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka) A swi bohi ku tsala migingiriko ya ntirho lowu hi nkarhi wun'we				
9-10	<p>U teka xiave eka mbulavurisano wo koma hi nhlokomhaka leyi tolovelekeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Va nyiketana nkarhi/cincana tshama eka nhlokomhaka u vutisa swivutiso leswi kongomaka <p>U titoloveta ku yingisela na ku vulavula (Hlawula xin'we ku titoloveta xona masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> U andlala xitlhokovetselo kumbe u yimbelela swinsin'wana/risimu u tlanga ntlangu wo olova wa ririmi u nyika na ku landzelela swileriso/swiletelo swa matlhelo swo olova u rungula timhaka ta yena n'wini 	<p>U hlaya phositara kumbe switiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: U hlamusela swifaniso u hlamusela leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona u kombisa mahungu yo karhi u hlamusela hungu u hlamusela xikongomelo xa xitshuriwa u hlamusela ririmi leri tirhisiweke u kombisa no hlamusela swihlawulekisi swo khavisa tanihi muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto) <p>U titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlayela ehenhla hi ku tirhisa mavulelo, swikoweto na rivilo leri faneleke <p>Madyondziseliso yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambebelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>U dizayina phositara a navetisa xiendleko/ntlangu wo karhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa xivumbeko lexi faneleke u hlawula timhaka/mahungu lama faneleke u tirhisa swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto) <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito. Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwampfilungano, swigego, swifananisi</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana/xivulwahava</p>

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza migingiriko yo hlayela ehenhla migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa xitsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MINTIRHO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1			
NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 1: SWANOMO <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ya hetelela eka kotara ya 2 loko timaraka ti ta rhekhodiwa 	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana (20 wa timaraka) xa nhlamuselo/xa ndzungulo (3 wa tindzimana) Hi ku famba ka kotara 	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 3 KU ANGULA EKA SWITHSURIWA (40 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka) 	

2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: GIREDI YA 4 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela xitlhokovetselo/risimu: Migingiriko ya masungulo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba ku tsundzuka timhakankulu ku kanela mhaka leyi nga khoma hungu ku yelanisa mhaka na ntokoto wa yena n'wini ku kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino ku kombisa matitwelo ya yena n'wini lawa ya vangiwaka hi xitlhokovetselo u yimbelela risimu/mintila leyi hlawuriweke 	<p>U hlaya xitlhokovetselo/risimu Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U kombisa timhakankulu u kombisa matitwele ya yena lawa ya vangiwaka hi risimu u kombisa ku yelana ka mimpfumawulo, ncino na nkucetelo wa swona u tlhantlha marito eka swivulwana ku endlela ku twisisa ncino <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tirhisa maqhinga yo hlaya lama tsariweke laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela ku bvumba ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlayela ku twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vona hi miehleketo ku vumba vuxaka ku bvumba minkumbetelo <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p>	<p>Ku tsala xitlhokovetselo/risimu</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlalula dyondzo leyi faneleke u tirhisa xivumbeko na maendlelo lama faneleke wa kunguhata, wa mpapfarhuta, ni ku pfuxeta risimu u tirhisa ku vuyelela ka mimpfumawulo ni marito lama faneleke u tirhisa vutivi bya mapeletwana ku tumbuluxa ku vuyelela ka marito ya tsalwa u rhekhoda marito na leswi ya vulaka swona eka xihlamuselamarito xa yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito (Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw.)</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loka a hlayile ku lawula mahlayelo loka ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitaswianakanyiwa na mavitankatsano Swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku vuyelela ka mimpfumawulo, marito lama lombiweke, vumunhuhati mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi</p> <p>Mpeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Makabelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>		
3-4	<p>U yingisela swiviko swa ta maxelo Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba ku yingisela vuxokoxoko byo karhi <p>U teka xiave eka nkanerisano etlilasini/Mudyondzisi u rhangela nkanerisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisaniwa hi ku pfuna ka mahungu u hlanganisa mahungu na vutomi bya yena u kanerisana hi swivangelo leswi nga endlekaka eka vanhu u fananisa swipimelo eka tindhawu to hambanahambana, u tlhela a kombisa tindhawu leti lavekaka hi swikongomelo u seketela miehleketo ya yena u boxa swihlawulekisi swa maxelo swiviko: Rhejisitara na muxaka wa ririmi leri tirhisiweke u tirhisa maqhinga yo kanerisana ku burisana kahle eka mintlawa yo karhi <p>U yingisela nhlamuselo a tlhela a hlamusela xiendlwiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U boxa xiendlwiwa no xi hlamusela kahle u tirhisa marito lama hlamuselaka xiendlwiwa kahle u tirhisa marito lamantshwa u tirhisa mabumabumeri 	<p>U hlaya xiviko xa maxelo/chati/tafula/mepe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku lulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokomhaka ni swifaniso/swo voniwa Ku tirhisa maqhinga yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko bya mahungu yo kongoma u boxa ndlela leyi tsalwa ri lulamisiwaka ha kona u pimanyisa ku hambana na ku fanana eka tindhawu to hambanahambana u hlaya mahungu ya tsalwa hi swo voniwa, xik. Mepe u tirhisa xihlamusela marito ku kamba nhlamuselo ya ntivomarito lamantshwa <p>Madyondzisele yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makabelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Ku katsakanya xiviko xa maxelo/chati hi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tata marito lama kayivelaka hi ku komisa kumbe hi chati/tafula/mepe wa mianakanyo u tirhisa ntivomarito lowu faneleke u tirhisa marito lamantshwa ku suka eka tsalwa leri hlayiweke <p>Ku tirhisa rimba ro tsala nkomiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mani? ✓ yini? ✓ rini? ✓ kwihl? ✓ hikokwalaho ka yini? ✓ njhani? <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku lulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito tirhisa swidrowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maendli lama tirhisaka xilandzi –ile eka nkarhi lowu hundzeke, mabumabumeri ya mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka na xitwananisi, nkarhi lowu nga hundza, nkarhi lowu taka</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na Swivuriso</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
			Tirhisa khadi ro rhexhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni	
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 (SWANOMO) • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho lowu i ntirho lowu sunguleke eka Kotara ya 1. Wu hetisiwa no rhexhodiwa eka Kotara ya 2				
5-6	U yingisela n'wanguano <ul style="list-style-type: none"> Mingingiriko ya masungulo: Ku bvumba u yingisela no yelanisa na ntokokoto wa yena u kombisa vuxokoxoko byo karhi U teka xiave eka minkanerisano ya mintlawa <ul style="list-style-type: none"> U nyiketana na van'wana ku vulavula u tshama emhakeni u vutisa swivutiso leswi faneleke u tshama eka nkanerisano u angula eka mianakanyo ya van'wana hi ntwelo na nhlonipho u nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke Encenyeta swiendleko leswi fambelanaka na novhele yo koma leyi hlawuriweke eka Kotara ya 1	U hlaya n'wanguano <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba eka nhlokomhaka na swifaniso U tirhisa maqhinga yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku bvumba, ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki ni swifaniso ku langutisisa ku hlohletela ku twisisa ku twisisa ntivomarito ku boxa timhakankulu ni timhaka leti seketelaka ku kanerisana hi ntivomarito lamantshwa ku huma eka tsalwa leri hlayiweke u tirhisa xihlamuselamarito U humelerisa matsalwa lama hlayiweke a ri swakwe no tlhela a rungula xitori kumbe timhakankulu hi mintila ya 3 ku fika eka 5 Dyondzo ya Matsalwa <ul style="list-style-type: none"> U hlawula ni ku angula eka kungu u nyika swivangelo swa maendlelo ya yena u humelerisa ni ku kanerisana na vanwana hi minkoka eka tsalwa u kombisa ku titwa ka yena eka ku angula eka matsalwa lama hlayiweke Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa	U tsala inthavhiyu <ul style="list-style-type: none"> U hlawula vundzeni lebyi faneleke u tirhisa rimba u tirhisa marito ya muvulavuri eka n'wanguano u ndlandlamuxa swivulwa hi ku engetela mahlawuri na maengeteri u tirhisa ntivomarito lama ndlandlamukisiweke ku katsa masivi na mahlanganisi na swivulwahava u tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke u tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala U tsala nhluto wa buku ya novhele yo koma leyi a yi hlawuleke eka kotara yo sungula Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito	Xiyimo xa ntirho wa rito: Maendli Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: U tirhisa marito ya xivulavuri U tirhisa mimfungo ya mintshaho ya marito ya xivulavuri, xivulwanahosi, xivulwananandza Nhlamuselo ya rito: Swifananisi, xigego, swivulavulelo na swivuriso Mapeletelo na mahikahatelo U hikahata kahle: Hefemulo, hikombirhi, hikwana, swirhatana, xivutiso, rihlamari, hiko

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>U tirhisa maqhingha ya ku hlaya hi ku twisisa lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku vona hi miehleketo - ku vumba vuxaka - ku bvumba - minkumbetelo - ku vutisa swivutiso <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4: Ku tsala xitsalwambiko (10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika</p>				
7-8	<p>U yingisela na ku landzelela swileriso, xik. Swiletelo swa matlhelo, milawu, milawu ya vuhlayiseki loko u tsemakanya patu, ku hlamba mavoko, swiletelo swo endla swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mingingiriko ya masungulo: Ku bvumba u tsundzuka maendlelo • u boxa swihlawulekisi swa swiletelo swa tsalwa • u tekela enhlokweni tinhlokomhakankulu u nyika swiletelo swa le rivaleni na swikombiso • u endla tinotsi na ku tirhisa swiletelo leswi hlayiweke 	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso, xik. Swiletelo swa matlhelo, milawu, milawu ya vuhlayiseki loko u tsemakanya patu, ku hlamba mavoko, swiletelo swo endla swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba u suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhingha yo hlaya: Ku bvumba, vuthala bya mbangu • ku kanerisana hi mahungu yo karhi ya tsalwa • ku kanerisana hi ku landzelelana ka swiletelo 	<p>U tsala xitsalwana a hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku landzelela swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • u tirhisa xivumbeko xo karhi xa rimba • u longoloxa mahungu hi ku landzelelana • u tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku vumba tipharagirafu leti khomaneke • u tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mapfunamaendli, mahlayelo</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Avanyiso wa marito, matirhiselo ya xihlamuselamarito</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> u vutisa swivutiso ku basisiwa laha a nga swi twisisangiki. u angula eka swiletelo leswi basisiweke <p>U yingisela na ku nyika swiletelo swa matlhelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U yingiselela vuxokoxoko byo karhi u tirhisa mahungu hi mfanelo u tirhisa muxaka wa ririmi hi ndlela ya kona <p>Ku pfluxeta ku yingisela na ku vulavula (Hlawula xin'we ku xi pfluxeta siku rin'wana na rin'wana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku angula eka swiletelo ku nyika ni ku landzelela swiletelo swo olva 	<ul style="list-style-type: none"> u tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona <p>Madyondziselole yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<ul style="list-style-type: none"> u andlala ntirho lowu baseke no tlhela a tirhisa tinhlokohaka na swivangwa swa tindzimana u rhekhoda marito na leswi ya vulaka swona eka xihlamuselamarito xa yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
9-10	<p>Ntirho wa 5: Xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika: Ku angula eka switshuriwa (40 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza migingiriko yo hlayela ehenhla migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza ku tsala tindzimana switshuriwa swa xitsalwambiko xitsalwana ku tsala ka vutumbuluxi 	Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA KOTARA YA 2			
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1: SWANOMO Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 1. Wu ta hetisiwa no rkehodiwa eka kotara ya 2	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitsalwambiko (10 wa timaraka) xi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xo lawuriwa 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomo (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 	

2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: GIREDI YA 4 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela mintsheketo. (xik. swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona ku boxa kungu, swimunhuhata na mbangu ku kanerisana hi mahungunkulu ku hlamula swivutiso swa nomo <p>Vadyondzi va rungula xitori (Mintsheketo: swikhohwakhohwana kumbe ya khale ya tinhenha):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku rungula swiendleko eka xitshuriwa hi ndzandzelelano wa kona u boxa swimunhuhata hi ndlela ya kona u humelerisa mianakanyo ni ku titwa ka yena mayelana na nkarhi lowu vekewe/swimunhuhata/mbangu/mahungu/nkongomelo wa xitshuriwa, na swin'wana na swin'wana 	<p>Ku hlaya mintsheketo (xik. Swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa/Ku hlayela ku twisisa Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku huma eka nhlokomhaka na swifaniso swo huma eka tsalwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa maqhinga ya ku hlaya na ku bvumba tirhisa vuthala bya mbangu ku tiyisisa leswi va vulaka swona kanerisana hi mbangu, swimunhuhatwankulu na mbangu kanerisana na van'wana hi mahungu/mongo wa xitori boxa mianakanyo ni ku titwa ka vona mayelana na tsalwa ku hambanisa exikarhi ka swiendleko leswi nga ntiyiso ni leswi nga ri ki ntiyiso eka xitori <p>Madyondziso yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehlenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) ku hlaya ka mintlawa loku leteriwaka ku hlaya swin'we ku hlaya hi vambirhimbirhi ku hlaya novhele yo koma u ri wexe <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Novhele/buku yo hlaya leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete 	<p>Ku tsala hi mintsheketo ya leswi humeleleke eka leswi hlayiweke (xik. swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) hi ku tirhisa rimba ro tsala: Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tivisa swimunhuhata, ndhawu na nkarhi wa xitshuriwa lexi hlayiweke <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanerisana hi nongonoko wa swiendleko leswi humeleleke boxa mianakanyo ya tsalwa leri hlayiweke tirhisa rimba leri tsariweke kumbe marito lama sungulaka xivulwa (laha swi faneleke) tlhela va rungula swiendleko hi ndlela ya nandzelelano tirhisa ntivomarito lama hambaneke tsala leswi humeleleke hi nkarhi lowu nga hundza <p>Xihlamuselamarito xa vona vinyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'winyi tirhisa swidrowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. u vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Xirhangi, timitsu, xilandzi, nkarhi lowu nga hundza</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we, swivulwampfilungano, tindzimana</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivuriso, swivulavulelo, mongo wa xitori</p> <p>Mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, maletere lamakulu</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • u ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe • u swi yelanisa na mbangu wa yena 		
3-4 PTV GOZA RA 1 NDZAVISISO	<p>Ku yingisela na ku teka xiave eka mbulavurisano wo koma hi Phurojeke ya ku Tsala ka Vutumbuluxi (PTV) leyi kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke, (xik. Vutlhokovetseri/Mintsheketo/Ntlangu/Xiru ngulwana) Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanela maendlelo/magoza ya ndzavisiso na nkarhi lowu pimiweke • kanela ndlandlamuko wa xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka • vulavula hi matirhisele ya swihlovo na switirhisiwa • kongomisa eka ku teka tinotsi • hlamusela matshahelo na nkoka wa nongonoko wa matsalwa lama tirhisiweke/bibilyogirafu • hlamusela swihlawulekisi swa makambelelo na tinhlamuselo eka rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avana hi mintlawu kumbe va tirha hi un'weun'we • hlangeleta mahungu ya ndzavisiso • avelana miehleketo, mavonelo na ku teka xiave eka minkanerisano • hlangeleta nongonoko wa matsalwa lama ya tirhisiweke • hlayisa rhekhodo ya magoza ya ndzavisiso (fayili ya vumbhoni) 	<p>Hlayela ku kuma mahungu lama kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke, (xik. Vutlhokovetseri/Mintsheketo/Ntlangu/Xiru ngulwana): Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyika switirhisiwa swa ndzavisiso • hlohletela vadyondzi ku engetela eka switirhisiwa swa ndzavisiso leswi va nyikiweke swona • pfuxeta tsalwa ku antswisa ku twisisa • hlamusela nkugetelo wa swihlawulekisi/swiphemu swa Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xirungulwana/Mintsheketo • hlamusela nkoka wa tithekiniki ta swovoniwa leswi nga eka matsalwa (Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xithungulwana/Mintsheketo) <p>Vadyondzi va tirhisa maqhinga ya ku twisisa na ya ku hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu • ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela • ku bvumba • endla nkumbetelo wa nhlamuselo ya marito lawa ya nga tolovelekangiki na swifaniso • hlanganisa mahungu lama hlawuriweke eka rimba ro veketela mahungu (xik. 	<p>Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta rimba ro veketela mahungu ku hlangeleta leswi kumekeke eka ndzavisiso wa Phurojeke ya ku tsala ka Vutumbuluxi (PTV) Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa rimba leri faneleke ku seketela muxaka wa ximakiwa lexi nga ta tumbuluxiwa, (xik. Mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.) • tshikelela matshahelo na nkoka wa ku tirhisa swihlovo (matsalwa lama tirhisiweke) • tshikelela na swihlawulekisi swa makambelelo na tinhlamuselo eka rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa • tsundzuxa vadyondzi ku tekela enhlokweni ku hlamula xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka <p>Vadyondzi va languteriwa ku endla magoza ya ndzavisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku angula eka xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka ya ndzavisiso hi ku hlawula mahungu lama ma fambelanaka na swihlovo leswi swi tirhisiweke • teka tinotsi hi marito ya wena n'winyi eka ku lulamisela Goza ra 2: Ku tsala • landzelela rimba ro tsala (loko ri nyikiwile) 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwampfilungano Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana/xivulwahava Ku tiyisiwa ka swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi fambisanaka na ndzavisiso wa tsalwa leri ku kongomisiweke eka rona, (Xik. Vutlhokovetseri/Ntlangu/Swirungulwana/Mint sheketo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malulamiso ya mahungu lama kumiweke eka Ndzavisiso (xik. Mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.) • mahungu lama nga erivaleni • tirhisa ntivomarito lowu wu fambelanaka na ndzavisiso • milawu ya ku tshaha

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.)</p> <ul style="list-style-type: none"> teka tinotsi ku lulamisela Goza ra 2: Ku tsala 	<ul style="list-style-type: none"> tirhisa milawu ya ririmi leyi fambelanaka na nxopaxopo wa matsalwa 	
	<p>TINOTSI TA MUDYONDZISI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ndzavisiso wu ya emahlweni hi ndzhendzeleko wa mavhiki mambirhi ✓ vumbhoni bya migingiriko na leswi endlwiweke hinkwaswo swi ta tshama eka buku ya mudyondzi/fayili/photifoliyo ya vumbhoni ✓ kombisa hi laha ndzavisiso wu endlwaka ha kona - 'Ndza endla, Ha endla, Wa endla' ✓ leswi kumiweke eka Ndzavisiso swi fanele ku angula xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka ✓ tekela enhlokweni mintshaho na xivumbeko xa nongonoko wa matsalwa lama u ma tirhiseke (bibilyogirafu) ✓ kambela Goza ra 1 (Ndzavisiso) hi ku tirhisa rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa kutani u nyika vadyondzi xivikontsundzuxo ✓ migingiriko hinkwayo a yi endlwiwe etlasini hi ku leteriwa hi mudyondzisi ✓ makambeleso yo dyondza/nkamafundza ya fanele ku ya emahlweni 			
5-6 PTV GOZA RA 2 KU TSALA	<p>Maqhingana ya ku Yingisela na ku Vulavula - ku kongomisa eka muxaka wa tsalwa ra ndzawulelo leri faneleke, (Xik. Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xirungulwana/Nt sheketo):</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuyelela xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka leyi ku kongomisiweke eka yona hi nkarhi wa ndzavisiso kanela swihlawulekisi na swiphemu swa matsalwa leswi faneleke muxaka wa tsalwa lowu ku endlwiweka ndzavisiso hi wona tiyisisa leswaku vadyondzi hinkwavo va tilulamiserile ku sungula hi Goza ra 2: Ku tsala kanela na vadyondzi makunguhatelelo ya leswi va nga ta swi tsala hi ku tirhisa ndzavisiso wa vona kanela matsalelo ya ku landzelela magoza 	<p>Maqhingana ya Ku hlaya na Ku langutisa:</p> <p>Letela vadyondzi ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basisa hi minkarhi leyi vekiweke/pimiweke letela vadyondzi ku hlaya na ku tirhisa tinotsi ta ndzavisiso hlaya na ku kanela rhubiriki hlamusela swihlawulekisi na nhlamuselo ya vuswikoti ya rhubiriki <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaya muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke hlaya na ku twisisa rhubiriki hlaya na ku twisisa rimba ro tsaleta kombisa matirhiselelo ya ririmi leri fambelanaka na muxaka wa tsalwa leri ku endlwaka ndzavisiso hi rona 	<p>Tsala/dirowa/tumbuluxa xiphemu xo tsariwa xa nhlokomhaka leyi hlawuriweke</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyika vadyondzi rimba leri va nga ta ri tirhisa loko va tsala Letela vadyondzi hi matatelo ya rimba ro tsaleta Kanerisana na vadyondzi hi magoza ya ku tsala: ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisa ku tsala ✓ ku pfapfarhuta ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala Kanela swiphemu swa matsalwa/swihlawulekisi leswi kongomeke muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa rimba ro tsala (loko swi laveka) hlela mpapfarhuto wo sungula 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Minsinya</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swivulwanahosi, swivulwampfilungano, xivulwananandza</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hikombirhi</p> <p>Ku tiyisisiwa ka swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi nga dyondzisiwa eka mavhiki lama nga hundza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahikahatelo na mapeletelo Ntivomarito eka mbangu Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekisi Timhakankulu na to seketela Milawu ya tindzimana na swovoniwa Malongoloxelo ya tindzimana hi ndlela yo twisisika/mahungu lama tiyisisaka nkhomano Milawu ya ririmi tanihilaha yi lavekaka ha kona eka tinhlokomhaka leti hlawuriweke

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> nyika swileriso mayelana na nghingiriko wa ku tsala kannerisana na vadyondzi hi xivumbeko xa nghingiriko wo tsala lowu faneleke ku tumbuluxiwa (Xitsalwana/Xiviko/Phositara, sw. na sw.) <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka xiave eka nkanerisano twisisa leswi languteriweke mayelana na xivutiso xo rhangela/nhlokohaka 		<ul style="list-style-type: none"> hlerisisa endzhaku ka ku hlela mpfapfarhuto wo sungula tsala no andlala xitsariwa xo hetelela 	
<p>TINOTSI TA MUDYONDZISI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku tsala hi ku landzelela magoza ku ya emahlweni hi ndzhendzeleko wa mavhiki mambirhi ✓ vumbhoni bya ku tsala hi ku landzelela magoza byi ta vekiwa eka buku ya mudyondzi/fayili/photifoliyo ya vumbhoni ✓ lawula ku tsala hi ku landzelela magoza ✓ leswi kumiweke eka ndzavisiso swi fanele ku angula xivutiso xo rhangela/nhlokohaka ✓ tekela enhlokweni ku tshaha marito ya mutsari ku suka eka matsalwa na xivumbeko xa nongonoko wa matsalwa lama u ma tirhiseke/bibilyogirafu ✓ kambela Goza ra 2: Ku tsala, hi ku tirhisa rhubiriki na ku nyika xivikontsundzuxo eka vadyondzi ✓ migingiriko hinkwayo yi fanele ku endliwa na ku leteriwa hi mudyondzisi etlilasini ✓ mudyondzi un'wana na un'wana u ta tsala ntirho wa yena lowu nga ta makiwa hi ku tirhisa rhubiriki hi un'weun'we 				
PTV GOZA RA 3: VUANDLALO BYA SWANOMO	<p>TINOTSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Mintirho hinkwayo yi fanele ku endliwa etlilasini hi ku leteriwa hi mudyondzisi vuandlalo bya swanomo byi nga endliwa hi ndlela leyi landzelaka: Ha un'weun'we, ha vambirhimbirhi, kumbe hi mintlawa kambe ntirho wu ta makiwa hi un'weun'we leswaku mudyondzi un'wana na un'wana a va na rhubiriki ya yena wu fanele ku va lowu fambisanaka na muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke, (xik. Xitlhokovetselo/Ntlangu/Xirungulwana). Xik. Ntlangu wu nga encenyetiwa, Mphikizano wa vatlhokovetseri sw. na sw. ku tilulamisela vuandlalo bya swanomo swi fanele ku sungula eka Kotara ya 3 kutani byi andlariwa eka Kotara ya 4 leswaku ku ta rhekhodiwa na ku vika matirhelo ya vadyondzi 			
7-8	<p>U yingisela xitlhokovetselo kutani a hetisa nghingiriko wa xikambelantwisiso xo yingisela:</p> <p>Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U kanela leswi xitlhokovetselo xi vulavulaka hi swona 	<p>U hlaya xitlhokovetselo kutani a hetisisa xikambelantwisiso xa ku hlaya:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokohaka na swifaniso 	<p>Tsala swivulwa leswi nga na mimpfumawulo yo yelana:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boxa na ku kombisa hi laha marito ya yelanaka ha kona hi ku tirhisa, ku engetela, ku susa, kumbe ku siva mimpfumawulo eka marito 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Switatimende, swivulwan'we</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> u yelanisa na leswi n'wi humeleleke na leswi a swi tokoteke u kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino u kombisa marito lawa ya sungulaka hi mpfumawulo wo fana u hlamusela matitwele ya yena lawa ya tlhomiweke hi xitshuriwa u yimbelela risimu/tindzimana leti hlawuriweke <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pfuxeta migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula rungula xithhokovetselo ku ya hi ntokoto wa yena boxa nkhluluko wa xithhokovetselo na ncino kombisa ku titwa loku tlhonthlaka hi xithhokovetselo tsavula marito lama sungulaka hi mpfumawulo wo fana pfuxeta hi ku tirhisa marito lama encenyetaka mpfumawulo wa wona, xik. Tinyoxi ta mvonga, kasi nghilazi ya kheheleka, na swin'wana na swin'wana. tlanga xithhokovetselo/tindzimana leti hlawuriweke <p>LEMUKA: Makambelelo yo yisa emahlweni ya nkamafundza/yo dyondza</p>	<ul style="list-style-type: none"> u tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. Ku bvumba, ku languta eka swifaniso hi vukheta u tirhisa vuthala bya mbangu <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boxa ncino na mimpfumawulo yo yelana tlhantlha marito hi mapeletwana kombisa ku titwa loku tlhonthiweke hi xithhokovetselo lexi hlayiweke <p>Madyondzisele yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) ku hlaya ka mintlawe loku leteriwaka ku hlaya swin'we ku hlaya hi vambirhimbirhi ku hlaya novhele yo koma a ri yexe <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xithhokovetselo/Novhele yo koma leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete u ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe u swi yelanisa na mbangu wa yena 	<ul style="list-style-type: none"> u tirhisa ririmi ra nhlamuselo ku hlamusela kumbe ku vutisa swivutiso ku lemukisa maletere na ku pananisa mimpfumawulo ya maletere <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala swivulwa swimbirhi leswi fambaka swin'we; leswi nga leha ku ringana no tlhela swi va ni marito lama vuyelelanaka swin'we tirhisa mimpfumawulo yo yelana na ncino leswi faneleke tirhisa vutivi bya mapeletwana ku humelerisa ncino na ku yelana ka mimpfumawulo <p>Xihlamuselamarito xa yena n'wini:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'winyi tirhisa swidrowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. u vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	<p>Nhlamuselo ya rito: Vumunhuhati, mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi, swifanansi, swigego, ncino, yelano wa mimpfumawulo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Ku tirhisa xihlamuselamarito, nkomiso wa marito – akhironimi, thirankhexini, mavitoletere/inixiyalizimi</p>
9-10	<p>U yingisela xinavetiso lexi hlayeriweke ehenhla kumbe ku suka eka xiyanimoya kumbe thelevhixini:</p> <p>Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba</p>	<p>U hlaya xinavetiso na ku hetisa ku hlaya xikambelantwisiso:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p>	<p>U tsala xinavetiso:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitantlawe, masivinene, minsinya; mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo xa xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku teka xiave eka minkanerisano ya ntlawa eka mhaka leyi khumbhaka vanhu leyi yelanaka na swinavetiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisana hi timhaka ta nkoka leti khumbhaka vanhu u vutisa swivutiso leswi faneleke, a tirhisa muxaka wa swivutiso leswi faneleke, xik. i mani, i yini, hi xini, rini, njhani, hikokwalaho ka yiini <p>LEMUKA: Makambelelo yo yisa emahlweni ya nkamafundza/yo dyondza</p>	<ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana na van'wana hi mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo xa xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanerisana hi matirhiselo ya ririmi leri katsaka ku khorwisa na ririmi leri tlhonthhaka ku titwa ka vanhu na matirhiselo ya kahle ya ririmi vutisa swivutiso leswi faneleke, leswi tlhonthhaka hi ku tirhisa muxaka wa swivutiso leswi faneleke, xik. i mani, hi xini, i yini, rini, njhani, hikokwalaho ka yini hlawula na ku kanerisana hi mavonelatlhelo hlawula no kanerisana hi tithekiniki ta girafu, ku fana na muhlovo, maendlelo, ku hlawula ka swifaniso na swin'wana na swin'wana na hi ndlela leyi swi khumbhaka mahungu lama hundzisiwaka <p>Madyondziseliso yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) ku hlaya ka mintlawana loku leteriwaka ku hlaya swin'we ku hlaya hi vambirhimbirhi ku hlaya novhele yo koma u ri wexe ku hlayela ehenhla ku ri na mavulelo lama faneleke, matwariselo na rivilo leri faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo xa xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vundzeni lebyi faneleke xikongomelo na vayingiseri tirhisa swovoniwa na vuandlalo leswi faneleke xikongomelo tirhisa ntivoririmi na ntivomarito lowu faneleke tirhisa ririmi hi vutumbuluxi tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo ✓ ku humesa mpfapfarhuto wo sungula ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlerisisa ✓ ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela ✓ ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka <p>Xihlamuselamarito xa yena n'wini:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'winyi tirhisa swidrowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. u vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	<p>Nhlokomhaka na xitwananisi xa nhlokomhaka, maengeteri, mabumabumeri, maendli, swifananiso, swigego, swivulavulelo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, xivutiso, rihlamari, maletere lamakulu</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • u ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe/ku hlaya hi vambirhimbirhi • hetisa nhluto wa swanomo wo koma wa buku hi ku tirhisa rimba leri faneleke <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo/Buku yo hlaya leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete • u ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe • u swi yelanisa na mbangu wa yena 		

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambebelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
<p>Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • minkanerisano etlilasini • mimbulavurisano • njhekanjhekisano 	<p>Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya masiku hinkwawo • ku hlaya hi ku landzelela magoza • ku hlayela ehenhla na madyondziselano man'wana • migingiriko ya xikambelantwisiso (Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa) • migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka ta matsalwa lama dyondziweke 	<p>Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • ku katsakanya • ku tsala tindzimana • ku tsala ka vutumbuluxi • switshuriwa swa switsalwambiko 	<p>Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
<p>MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makambebelelo ya nkamafundza ya fanele ku tirhisiwa ku letela ku dyondzisa na ku nyika nkarhi wa ku pfuneta vadyondzi lava tikeriwaka na ku tiyisisa • hi ku tirhisa ku vutisa, ku kanerisana, ku xiyaxiya, makambebelelo ya nkamafundza ya nga nyika mudyondzisi xivikontsundzuxo xo hatlisa • makambebelelo ya nkamafundza/yo dyondza ya fanele ku yisiwa emahlweni masiku hinkwawo • makambebelelo ya nkamafundza/yo dyondza yo yisiwa emahlweni ya lulamisela Vuandlalo bya Swanomo eka Kotara ya 4 			

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA KOTARA YA 3	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 6 – KU TSALA KA VUTUMBULUXI KA PHUROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goza ra 1: Ndzavisiso (10 wa timaraka) • Goza ra 2: Ku tsala phurojeke (30 wa timaraka) <p>Ntsengo wa timaraka (40)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phurojeke ya Ku tsala ka Vutumbuluxi yi kongomisiweke eka WUN'WE wa tinxaka ta matsalwa lama dyondziweke: Swithokovetselo/Mintsheketo/Swirungulwana/Ntlangu 	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO WA MAFUNDZA WA 7 – SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlalo bya Swanomo bya Phurojeke ya Ku tsala ka Vutumbuluxi (20 wa timaraka) <p>Ntsengo wa timaraka (20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungula hi ntirho wa Swanomo eka Kotara ya 3 kutani wu ya hetisiwa eka Kotara ya 4 laha timaraka ti nga ta rhekhodiwa ▪ Ku fanele ku va na matsalwa ya ku hambana ku ya hi ku hambana ka tigiredi ▪ Makambelelo ya nkamafundza/yo dyondza yo yisiwa emahlweni ya lulamisela Vuandlalo bya Swanomo eka Kotara ya 4 ▪ Eka Tigiredi ta 4-6 ku na ku cinca ka mintikelo ya 80% (MYX – Makambelelo ya le Xikolweni) na 20% (Xikambelo)

2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: GIREDI YA 4 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: ku bvumba u yingisela no yelanisa na ntokoto wa yena u kombisa vuxokoxoko byo karhi u tshama eka nhlokomhaka u kombisa kungu, mbangu na swimunhuhata u hlamula swivutiso swa nomo swo huma eka xitori u rungula xitori nakambe <p>U nghenelela eka minkanerisano ya ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> Va cincana ku vulavula u tshama eka nhlokomhaka u vutisa swivutiso leswi kongomaka u kota ku khoma mbulavurisano u angula eka mianakanyo ya van'wana hi ku va twela ni nhlonipho u nyika xivikontsundzuxo lexi akaka <p>Makambelelo ya nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<p>U hlaya xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku lulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokomhaka ni swifaniso <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhingha yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela ku bvumba ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso ku langutisisa ku hlohletela ku twisisa ku twisisa ntshikelelo wa switirhisiwa swo gega na switirhisiwa swa xitayili swa ririmi/swikhavisaririmi ku kamba nhlohlotelo eka tithekiniki ta swovoniwa <p>Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku humelerisa na ku angula eka kungu, mbangu na swimunhuhata u nyika swivangelo swa swiendlo swa swimunhuhata u twisisa ntivomarito u humelerisa timhakankulu na miehleketo yo seketela u humelerisa no kanerisana hi minkoka eka matsalwa ku kanerisaniwa hi ntivomarito mantshwa ku huma eka tsalwa leri hlayiweke u tirhisa xihlamuselamarito 	<p>Ku tsala xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ U tirhisa xivumbeko lexinene ✓ U hlawula vundzeni lebyi faneleke bya nhlokomhaka ✓ U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa leswi seketelaka ku aka tindzimana leti khomaneke ✓ U hlanganisa tindzimana hi ku tirhisa marito lama khomaneke na swivulwahava ✓ U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ✓ U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na swivangwa leswi faneleke exikarhi ka tindzimana ✓ U tirhisa xihlamusela marito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo ✓ ku humesa mpfapfarhuto wo sungula ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlerisisa ✓ ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela ✓ ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka, wu tlhela wu tsalanganya kahle exikarhi ka tindzimana <p>Ku kanerisana hi matsalwa</p> <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri ya ndhawa na mukhuva, minkarhi ya riendli, mahlanganisi, masivi (ku kongomisa eka minongoti leyi dyondzisiweke)</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwananandza, xivulwanahava</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Maletere lamakulu, hiko, hefemulo, ku avanyisa rito</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>U ehleketa hi xitshuriwa lexi a xi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula xitori nakambe kumbe timhakankulu hi swivulwa swa 3 ku fika eka 5 • u humelerisa ku angula ka nthaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
3-4	<p>Ku yingisela ntlangu wo hlayela ehenhla wo huma eka xiyanimoya kumbe thelevhixini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka • ku tlhela u rungula ntlangu hi ku landzelelana ka wona • u vula swimunhuhata hi ndlela ya kona • ku encenyeta ximunhuhata kumbe xiyimo lexi tivekaka • u teka xiave • u hlawula dyondzo leyi faneleke • u tirhisa mahungu hi ndlela ya kona • u kombisa mianakanyo na matitwelo • u tshama eka nhlokomhaka • u kombisa vulemuki bya ku hambana ka vanhu <p>U titoloveta ku yingisela na Ku vulavula</p>	<p>U hlaya ntlangu na ku hetisisa ku hlaya xikambelantwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya hi ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka • u tirhisa maqhingana yo hlaya • u boxa ndlela ya xitori • ku kanerisana hi swimunhuhata na mbangu • u kombisa switwi leswi tlhonthiweke hi xitshuriwa • ku kanerisaniwa hi swihlawulekisi swa xitshuriwa ngopfungopfu mahikahatelo na xivumbeko • u tlanga ntlangu kumbe xiyenge xa ntlangu xo koma <p>Ku titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlayela ehenhla hi mahikahatelo, ku tikombisa na hi rivilo leri faneleke 	<p>U tsala n'wangulano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vatlangi lava faneleke • u lulamisa n'wangulano hi nandzelelano • u tirhisa rimba hi mfanelo • u tirhisa marito ya xivulavuri kahle • u tirhisa ntivomarito yo hambanahambana • u tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo, mahikahatelo na ku tsalanganya • u rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo ✓ ku humesa mpfapfarhuto wo sungula ✓ ku pfuxeta ✓ ku hlerisisa ✓ ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitantlawa, masivinene, minsinya</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka na xitwananisi xa nhlokomhaka, marito ya xivulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, xivutiso</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>(Hlawula xin'we ku titoloveta xona masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> U yimbelela xinsin'wana xo olova, xithokovetselo kumbe risimu u tlanga ntlangu wa ririmi wo olova u nyika no landzelela swileriso swo olova/swiletelo swo olova u rungula mahungu ya yena u tlhela a hlamusela xitori lexi a xi tweke <p>U encenyeta ximunhuhatwa Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<p>Ku hlaya: Hi ntlawa/swin'we/hi vambirhimbri/a ri yexe eka ntlangu</p> <p>Madyondziso yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbri/a ri yexe</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>✓ ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka</p> <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 7: Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 3. Wu ta hetisiwa no rhekhodiwa eka Kotara ya 4</p>				
5-6	<p>U yingisela na ku kanerisana hi timhaka ta sweswi leti humaka eka phephahungu kumbe atikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba u yingiselela ku kuma vuxokoxoko byo karhi u boxa mhakankulu u kombisa hi vutomi bya yena n'wini ku burisaniwa hi timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi u tirhisa mahungu yo huma eka xitshuriwa ku angula eka swivutiso ku burisaniwa hi leswi khumbhaka vanhu, mahanyelo na nkoka wa swa ndhavuko eka xitshuriwa u nghenelela eka mbhurisano lowu rhangeriwaka hi mudyondzisi <p>U andlala mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlawula dyondzo leyi faneleke 	<p>U hlaya phephahungu kumbe atikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokohaka na swifaniso <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. Wa bvumba, u tirhisa vuthala bya mbangu ku kuma leswi rito ri vulaka swona, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu u tirhisa nhlokohaka, hi ntila na hi pharagirafu leyi rhangeleke tinhlamulo to i mani, i yini, kwihi, rini, na hikokwalaho ka yini/njhani ku burisaniwa hi tinhlokohaka ku burisaniwa hi mhakankulu ni timhaka to karhi 	<p>U tsala nkomiso wa xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa nhlokohaka, ntila lowu kombisaka mutsari wa phephahungu, pharagirafu yo rhangela, tinhlamulo ta va i mani, i yini, kwihi, rini, hikokwalaho ka yini na njhani u hlawula dyondzo leyi faneleke u tirhisa rimba leri faneleke u tsala nhlokohaka u longoloxa swiendleko hi ndlela ya kona u tirhisa ntivomarito lama faneleke u tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke u lulamisa mapeletelo hi ku tirhisa xihlamuselamarito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mahlawuri, maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokohaka, xiendliwa, xitwananisi xa nhlokohaka na riendli, nkarhi wa sweswi</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, xivutiso, rihamari, na swin'wana ni swin'wana</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> u tirhisa manghenelo, miri na mahetelelo u tshama eka nhlokomhaka u tirhisa malulamiso ya mianakanyo leyi landzelelanaka u tirhisa maandlalelo ya vuswikoti, xik. Vholumu, ku koka moya na mayimelo <p>Makambeleo yo dyondza/nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ku angula eka ku hlawula ka swifaniso eka tsalwa u hlamusela nhlamuselo ya marito lama nga tivekiki <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe/hi vambirhimbirhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U rungula xitori nakambe kumbe ku hlamusela hungunkulu. U kombisa ku angula ka ku titwa ka yena eka tsalwa leru hlayiweke <p>[KU HLAYELA KU TIPHINA] Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamiso ku tsala ✓ ku mpfampfarhuta ✓ ku pfluxeta ✓ ku hlela ✓ ku hlerisisa na ✓ ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8: Xitshuriwa xa Xitsalwambiko (10 wa timaraka) Xi fanele ku tsariwa ku nga se tsariwa Xikambelwana xo lawuriwa</p>				
7-8	<p>Mpfluxeto Makambeleo ya mafundza ya Vuandlalo bya Swanomo</p>			
9-10	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KU HELA KA LEMBE (KU ANGULA EKA XITSHURIWA: 40 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala nkomiso Ku tsala ka vutumbuluxi Switshuriwa swa xitsalwambiko 	Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4			
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: (SWANOMO) <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 3, wu ta hetisiwa no rhekhodiwa eka Kotara ya 4	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 8: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitsalwambiko: (10 wa timaraka) Xi fanele ku tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa ku hela ka lembe	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KU HELA KA LEMBE KU ANGULA EKA XITSHURIWA (40 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 	

MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA	
EXIKARHI KA LEMBE	XIKAMBELO
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI	XIKAMBELO
MINTIRHO YA 6 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA <ul style="list-style-type: none"> Ntirho wun'we (1) wa Swanomo (Ku hlayela ehenhla eka simesitara hinkwayo ya 1) Mintirho yi3 ya Ku tsala Ntirho wun'we (1) wa Ku angula eka switshuriwa Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa Khotavuxika 	<ul style="list-style-type: none"> Ntirho wun'we (1) wa Swanomo: Vuandlalo bya Phurojeke ya ku tsala ka Vutumbuluxi (Semisitara ya 2) Ntirho wun'we (1) wa Ku tsala Xitsalwambiko Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa ku hela ka lembe